

## ZAKON O OSLOBAĐANJU OD POREZA ZA ODREĐENA PREVOZNA SREDSTVA KOJA SE PRIVREMENO UVOZE IZ JEDNE DRŽAVE ČLANICE U DRUGU\*

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Predmet

##### Član 1

Ovim zakonom se uređuju način i uslovi za oslobađanje od poreza na dodatu vrijednost i poreza na upotrebu motornih vozila kao i drugih dažbina koje se plaćaju u skladu sa zakonom (u daljem tekstu porezi), pri privremenom uvozu motornih vozila uključujući prikolice, kamp-prikolica, plovila za rekreaciju, privatnih aviona, bicikala, tricikala i jahaćih konja (u daljem tekstu: određenih prevoznih sredstava) iz države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije na teritoriju Crne Gore.

#### Primjena

##### Član 2

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se jednako na privremeni uvoz određenih prevoznih sredstava, osim kad je izričito drugačije propisano.

(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na privremeni uvoz uobičajenih rezervnih djelova, dodataka i opreme koji se uvoze zajedno sa prevoznim sredstvima u razumnim količinama potrebnim za redovnu upotrebu predmeta privremenog uvoza.

(3) Komercijalna vozila se isključuju od oslobađanja iz stava 1 ovog člana.

#### Uslov da porez mora biti plaćen

##### Član 3

Ovaj zakon primjenjuje se na prevozna sredstva koja su stečena ili uvezena u skladu sa opštim uslovima oporezivanja koji važe na unutrašnjem tržištu države iz člana 4 tačka 6 ovog zakona, odnosno za koja po osnovu izvoza nije ostvaren povraćaj ili oslobađanje od poreza.

#### Značenje izraza

##### Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **komercijalno vozilo** je motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika ili robe koje pored sjedišta za vozača ima još najmanje devet mjesta, kao i vozilo za posebne namjene;
- 2) **privatno vozilo** je svako motorno vozilo (uključujući i prikolicu ako je ima) koje nije komercijalno;
- 3) **prevozno sredstvo** je svako motorno vozilo uključujući prikolice, kamp-prikolice, plovila za rekreaciju, privatne vazduhoplove, bicikle, tricikle i jahaće konje kada se ne koriste u komercijalne svrhe, a koja se steknu ili uvoze u skladu sa oba uslova iz člana 3 ovog zakona;
- 4) **poslovna upotreba** znači korišćenje prevoznog sredstva u cilju obavljanja djelatnosti uz naknadu ili radi ostvarivanja finansijske koristi;
- 5) **privatna upotreba** označava svaku upotrebu prevoznih sredstava u neposlovne svrhe;
- 6) **države Evropskog ekonomskog prostora** su sve države Evropske unije, Švajcarska, Lihtenštajn, Island, Norveška, Andora, Vatikan, Monako i San Marino.
- 7) **treće države** su sve države osim država iz tačke 6 ovog člana;
- 8) **nadležni organi** su organ državne uprave nadležan za poslove bezbjednosti saobraćaja na putevima, organ uprave nadležan za poslove carine i organ uprave nadležan za poslove naplate poreza.

## II. PRIVREMENI UVOZ

### Privremeni uvoz određenih prevoznih sredstava za privatnu upotrebu

#### Član 5

(1) Lice koje uvozi prevozno sredstvo za privatnu upotrebu oslobođeno je poreza za period, kontinuirano ili ne, od najduže šest mjeseci u periodu od 12 mjeseci, ako:

- 1) ima uobičajeno boravište u državama iz člana 1 ovog zakona, a to uključuje državljane Crne Gore i državljane trećih zemalja koji imaju uobičajeno boravište u nekoj od država Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije;
- 2) prevozno sredstvo se koristi isključivo za privatne potrebe;
- 3) prevozno sredstvo se ne otuđi, ne iznajmi ni da na korišćenje licu sa uobičajenim boravištem u Crnoj Gori.

(2) Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, motorna vozila koja su u vlasništvu privrednog društva za iznajmljivanje vozila (rent a car vozila) sa sjedištem u jednoj od država iz člana 4 tačka 6 ovog zakona, a koja se nalaze u Crnoj Gori zbog isteka ugovora o iznajmljivanju vozila, mogu se ponovo iznajmiti licima koja nemaju uobičajeno boravište u Crnoj Gori, radi njihovog ponovnog izvoza.

(3) Motorna vozila u državu članicu u kojoj su prvobitno iznajmljena mogu vratiti i lica koja imaju uobičajeno boravište u Crnoj Gori ako su zaposlena u privrednom društvu za iznajmljivanje vozila.

### Privremeni uvoz privatnih vozila u poslovne svrhe

#### Član 6

(1) Lice koje privremeno uvozi privatno vozilo za poslovnu upotrebu oslobođeno je poreza iz člana 1 ovog zakona za period, kontinuirano ili ne, od najduže šest mjeseci u periodu od 12 mjeseci ako:

- 1) ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici;
- 2) privatno vozilo u Crnoj Gori ne koristi se za prevoz putnika uz naknadu ili drugu materijalnu korist, niti za industrijski ili komercijalni prevoz robe, bez obzira da li se obavlja uz naknadu ili bez naknade;
- 3) privatno vozilo se ne otuđi, ne iznajmi niti da na korišćenje licu sa uobičajenim boravištem u Crnoj Gori.
- 4) privatno vozilo je nabavljeno ili uvezeno u skladu sa opštim uslovima oporezivanja koji važe na unutrašnjem tržištu države članice u kojoj korisnik ima uobičajeno boravište i po osnovu njegovog izvoza nije ostvaren povraćaj niti oslobađanje od poreza na dodatu vrijednost ili drugih poreza na potrošnju.

(2) Smatra se da je uslov iz stava 1 tačka 4 ovog člana ispunjen ako privatno vozilo ima standardne registarske oznake države članice u kojoj je registrovano, osim privremenih registarskih oznaka.

(3) Ako je privatno vozilo registrovano u državi članici u kojoj izdavanje standardnih registarskih oznaka nije uslovljeno poštovanjem opštih uslova oporezivanja na unutrašnjem tržištu, korisnik je dužan da nadležnom organu priloži odgovarajući dokaz da su porezi na potrošnju plaćeni.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, privremeni uvoz privatnog vozila koji vrši komercijalni posrednik u smislu propisa Evropske unije kojim se uređuje sloboda pružanja usluga, može se odobriti na period kontinuirano ili ne, od najduže sedam mjeseci u periodu od 12 mjeseci.

### Posebni slučajevi privremenog uvoza privatnih vozila

#### Član 7

(1) Privatno vozilo koje je registrovano u državi članici u kojoj korisnik ima uobičajeno boravište oslobađa se poreza iz člana 1 ovog zakona bez vremenskog ograničenja, ako se redovno koristi za putovanja iz mjesta uobičajenog boravišta u mjesto rada koje se nalazi na teritoriji Crne Gore i obrnuto.

(2) Student koji ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici, a boravi na teritoriji Crne Gore isključivo radi školovanja ili studiranja, ima pravo na oslobođanje od poreza pri privremenom uvozu privatnog vozila registrovanog u državi njegovog uobičajenog boravišta za vrijeme trajanja školovanja ili studiranja.

(3) Oslobođanje iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjuje se isključivo ako se vozilo koristi za lične potrebe korisnika i ako se poštuju uslovi propisani članom 6 stav 1 ovog zakona.

(4) Prekogranični radnici i studenti podnose prijavu i odjavu iz člana 11 ovog zakona samo jednom.

(5) Prijava iz stava 4 ovog člana se podnosi 24 sata prije prvog dolaska na rad, odnosno 24 sata prije prvog dana dolaska na studiranje, a odjava u istom roku nakon prestanka rada odnosno studiranja. Uz prijavu će prekogranični radnik podnijeti kopiju ugovora o radu ili ekvivalentnog dokumenta iz kojeg se vidi datum početka (i eventualno i završetka) ugovora o radu—a student će priložiti potvrdu o upisu iz koje se može provjeriti početak i predviđeni kraj studiranja.

(6) Motorna vozila stranih šefova država i vlada, vozila EU, UN, diplomatska, konzularna vozila, i vozila međunarodnih organizacija registrovana i akreditovana van Crne Gore izuzeta su od primjene ovog zakona, a time i obaveza prijave i odjave iz člana 11 ovog zakona.

### **Oslobođenja za privremeni uvoz jahaćih konja za potrebe jahaćkih izleta**

#### **Član 8**

(1) Jahaći konji koji se privremeno uvoze na teritoriju Crne Gore oslobođaju se poreza iz člana 1 ovog zakona na period do tri mjeseca, pod uslovom da su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:

1) da jahaći konji ulaze na teritoriju Crne Gore radi učestvovanja u jahaćkim izletima zajedno sa jahačem ili tokom trajanja takvih izleta, a ako se konji prevoze prevoznim sredstvima registrovanim u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj konfederaciji, ta prevozna sredstva oslobođena su od poreza iz člana 1 stav 2 zakona na najviše tri mjeseca;

2) da se zahtjev za oslobođanje, koji je ujedno i prijava iz člana 11 ovog zakona podnese nadležnom poreskom organu najkasnije u momentu ulaska jahaćih konja na teritoriju Crne Gore;

3) da se jahaći konji na teritoriji Crne Gore ne iznajmljuju, ne pozajmljuju, ne otuđuju trećim licima niti koriste u druge svrhe osim za jahaćke izlete ili međunarodna takmičenja.

(2) Ako se zahtjev za oslobođanje iz stava 1 tačka 2 ovog člana podnese prije privremenog uvoza, nadležni organ može odobriti ulazak jahaćih konja na teritoriju Crne Gore van određenih graničnih prelaza.

(3) U slučaju da neposredno pred ili nakon perioda iz stava 1 ovog člana prethodi ili slijedi važno međunarodno takmičenje i događaji koje podržavaju organizacije konjačkog sporta u Crnoj Gori, period boravka iz stava 1 ovog člana može se produžiti.

### **III. UOBIČAJENO BORAVIŠTE**

#### **Određivanje uobičajenog boravišta**

#### **Član 9**

(1) Uobičajeno boravište u smislu ovog zakona je mjesto u kojem lice obično živi, odnosno boravi najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini, zbog ličnih ili poslovnih okolnosti ili u slučaju kada lice nema poslovnih veza, zbog ličnih veza koje ukazuju na blisku i trajnu povezanost između tog lica i mjesta u kojem boravi.

(2) Uobičajenim boravištem lica čije se poslovne veze nalaze u mjestu različitom od njegovih ličnih veza i koje zbog toga boravi u dvije ili više država članica, smatraće se mjesto njegovih ličnih veza, pod uslovom da se to lice tamo redovno vraća.

(3) Uslov redovnog vraćanja iz stava 2 ovog člana ne zahtijeva se ako lice boravi u drugoj državi članici radi izvršenja zadatka tačno određenog trajanja. Pohađanje univerziteta, škole ili druge obrazovne ustanove ne uzrokuje promjenu uobičajenog boravišta.

(4) Lice dokazuje mjesto uobičajenog boravišta na bilo koji prikladan način, naročito predloženjem lične karte, pasoša ili drugog važećeg dokumenta.

(5) Digitalni dokumenti kao EU Digital Identity Wallet (u skladu eIDAS2 Uredbom 2024/1183 ), vozačke dozvole koje zadovoljavaju ISO 18013-5 standard i drugi dokumenti izdati sa visokim stepenom sigurnosti u zemljama Evropske unije jednakopravni su papirnim dokumentima, a zvanična pisma državnih organa koja sadrže ime i adresu lica uzeće se u obzir u procesu dokazivanja uobičajenog boravišta.

(6) Ako nadležni organ države privremenog uvoza posumnja u tačnost izjave o uobičajenom boravištu date u skladu sa stavom 4 ovog člana ili ako je to potrebno radi sprovođenja posebnih kontrola, može zahtijevati dostavljanje dodatnih informacija ili dokaza.

### **Dopunska pravila za određivanje boravišta**

#### **Član 10**

(1) U izuzetnim slučajevima u kojima, i pored pružanja dodatnih informacija iz člana 9 stav 5 ovog zakona kojim se uređuje dokazivanje uobičajenog boravišta, nadležni organi i dalje imaju sumnju u pogledu uobičajenog boravišta korisnika, privremeni uvoz privatnog vozila za poslovne svrhe može se usloviti polaganjem odgovarajuće garancije.

(2) Ako korisnik vozila naknadno dostavi dokaze da je njegovo uobičajeno boravište u drugoj državi članici, nadležni organ je dužan da vrati položenu garanciju u roku od dva mjeseca od dana dostavljanja dokaza.

## **IV. PRIJAVA I ODJAVA MOTORNIH VOZILA**

### **Obaveza prijave i odjave boravka**

#### **Član 11**

(1) Lica koja privremeno uvoze motorna vozila i kamp prikolice koja nijesu registrovana u Crnoj Gori i nemaju crnogorske registarke tablice, najmanje 24 sata prije ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore moraju prijaviti dolazak nadležnom organu.

(2) Prijava, odnosno odjava sadrži najmanje identifikaciju vlasnika ili korisnika, identifikaciju vozila (tablice i VIN broj) i prikolice (ako ima) i datume dolaska, odnosno odlaska.

(3) Prijava, odnosno odjava se podnosi nadležnom poreskom organu elektronskim putem.

(4) Prijava i odjava za jahaće konje regulisana je članom 8 zakona.

(5) Svi postupci prijave, odjave i registracije u Registru stranih vozila su besplatni.

(6) Sadržaj prijave, odnosno odjave za motorna vozila odnosno za jahaće konje, način podnošenja prijave i odjava, obrasce za upotrebu, način potpisa/ovjere i strane jezike koji se mogu koristiti propisuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

### **Registar stranih vozila**

#### **Član 12**

(1) Registar stranih vozila je specijalna baza za vođenje podataka o motornim vozilima i drugim sredstvima prevoza iz člana 1 ovog zakona.

(2) U registru iz stava 1 ovog člana vrši se prijava, odjava i vođenje evidencije o zakonitosti i trajanju boravka svih motornih vozila, uključujući prekogranične radnike, studente i jahaće konje.

(3) Registar iz stava 1 ovog člana će:

- automatski obavijestiti policiju i drugi nadležni organ o prekoračenju roka boravka i drugim identifikovanim prekršajima;

- uspostaviti saradnju i razmjenu informacija sa aerodromima i lukama u vezi stranih aviona i brodova, a sa graničnom policijom i carinom u vezi prelaska granica stranih motornih vozila i razmjene informacija o kretanju i boravku stranaca.

(4) Bliži sadržaj, način vođenja i korišćenja podataka iz Registra stranih vozila propisuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

## **V. KAZNENE ODREDBE**

### **Novčane kazne za prekršaje fizičkog lica**

#### **Član 13**

Novčanom kaznom od 700 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne prijavi dolazak nadležnom organu najmanje 24 sata prije ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore (član 11 stav 1).

## **VI. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Rok za donošenje podzakonskih akata**

#### **Član 14**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 15**

Registar stranih vozila iz člana 12 ovog zakona uspostaviće Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava carina i Poreska uprava, do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 16**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

\* U ovaj Zakon prenijeta je Direktiva 83/182/EEC o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu.



Ministarstvo  
finansija



Broj: 10/1-1-040/26-18381/2

Podgorica, 8. jun 2026. godine

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ broj: 41/18), Ministarstvo finansija sačinilo je

**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NACRTA ZAKONA O OSLOBAĐANJU OD POREZA ZA ODREĐENA PREVOZNA SREDSTVA KOJA SE PRIVREMENO UVOZE IZ JEDNE DRŽAVE ČLANICE U DRUGU**

**VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE:**

Javna rasprava trajala je od 19. maja do 7. juna 2026. godine.

**NAČIN SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE:**

Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspravu o *Nacrtu Zakona o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu* na sljedeći način: dostavljanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona, u pisanom ili elektronskom obliku.

Program javne rasprave o tekstu *Nacrtu Zakona o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu* objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija, [Javna rasprava na Nacrt Zakona o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja](#).

**PREDSTAVNICI MINISTARSTVA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOJ RASPRAVI:**

- Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem,
- Omer Cikotić, načelnik u Direkciji za poreski sistem i poresku politiku i
- Ivana Dajević, samostalna savjetnica I u Odsjeku za indirektno poreze i poresku politiku.

**PODACI O BROJU I STRUKTURI UČESNIKA U JAVNOJ RASPRAVI:**

Na javni poziv organima, organizacijama i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključi u javnu raspravu i da svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta *Nacrtu Zakona o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu*, zainteresovana javnost nije dostavila primjedbe, prijedloge, sugestije i komentare.

**MJESTO I DATUM SAČINJAVANJA IZVJEŠTAJA:**

Podgorica, 8. jun 2026. godine.

**NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA, ODNOSNO STRATEGIJE:**

Direktorat za poreski i carinski sistem – Direkcija za poreski sistem i poresku politiku – Odsjek za indirektno poreze i poresku politiku.

